

# САҢА ОЛОЖ

Чурагчы  
улуунун хаһыата

№ 4-5  
(8753-8754)

БАСКЫҢЫАННА

2002 сүл

Тоҕосунуу

13 күнэ

ХАҢАТ  
1931 СҮЛ АЛТЫННЫ  
13 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

## Улуус дьаһалтатын ыйдаагы планерката

### НЭҢИЛИЭННЭЭБЭ ОТЧУОТТУОХТАРА

Ыйдаагы планерканы баһылык А. А. Шадрин салайан ыйтта. Тоҕосунуу ыйга тэрилтэлэр салайааччылары 5 сүл устата ыйпыт үлэлэрин үлөһиттэригэр отчуоттуохтара. Олунуу ыйга улуус дьаһалтатын 5 сүлүлээх үлэтин нэһилиэнньэбэ отчуота тэриллибэ.

Улуустаабы ис дьыала отделын начальнига К. К. Неустроев улууска барээдэх туругун билиһиннэрдэ. Общественнай барээдэги харыстааһынга тэрилтэлэр кыттыыларын этэн туран, бу улахан суолталаах болпууоска бүттүүн турунара ынырда.

Чурагчы улууһунаабы гимназия библиотеката баһаарга былдьанан улахан хоромнуу тахсыбытынан кемөнү оҕорууга улуустаабы комиссия тэриллэнэ, тэрилтэлэр салайааччыларыгэр маныаха хайдах кытарга субалар оҕоһулуунулар.

А. СЛЕПЦОВ.

## УЛУУСТААБЫ ГОССАНЭПИДНАДЗОР: КОМИССИЯ ТҮМҮГЭ

Нэһилиэнньэ доруобуйатын хаһыстабылыгэр сүрүн хайысканан тулалыр эйгэни бүтүннүүтүн хабаан сөптөөх гигиеническэй сыанабылы бэрээдэр тэрээһин үлэ ирдэнэр. Ол киһи этиллиһингэр, үөрээбэр, үлэлиир, дээрор эйгэтигэр, быһата, киһи үүнээви олоһор сабыдыаллыыр фактордарга олоһор.

Маны таба сыаналыыр лабораторнай чинчийиһэ, аабыһа, кэтээн көрүүтэ суох кыаллыбат. Улуустаабы санэпиднадзор (СЭН) киһи иһэр ууну, аһылык бородуукталарын, салгыны, сир үрүт арагатын, тыһы, микроклиматы, инфекционнай зарыылары көбүгэр этиктэри уо.д.а. тулалыр эйгэбэ, айылбаа дьайыылары төһө кизикки хабаан уонна сөптөөхтүк, хаачыстыбалаахтык чинчийэр да, ол түмүгүттэн улуус нэһилиэнньэтин доруобуйата тутулуотанар.

Ааспыт сүл ахсынны ый 25-26 күннэригэр улуустаабы СЭН киһиһэр аналлаах комиссия кэлэн үлэлээтэ. Сигала: РФ санитарнай-эпидемиологической сулууслатын аккредитационнай чинчийэр лабораторнай киһини ситимингэр улуустаабы СЭН киһини килдэрини көрүү туһунан. Кылгастык быһаардахха, бу сыалга СЭН киһи техническэй компетентноһа, тутууга суоҕа, чинчийиһэри, аабыылаһы, кэтээн көрүүлэри төһө хаачыстыбалаахтык, бары өттүн сөптөөхтүк ылтара, материалнай базата, прибордарынан хаачыһыллыыта, дьэ, уонна түмүгэр специалистар профессиональнай бэлэмнэрэ, таһымнара Россия систематын иһинэн үлэлиир критерийдэргэ төһө сөп түбэлтэрэ бэрэбиэркэлэнэ.

Бу курдук кытаанах ирдэбиллээх аккредитацияны барарга манньк санэпиднадзор киһинэрэ эрэ буолбакка, атын да ведомстволар чинчийэр лабораториялара, араас научнай-чинчийэр учреждениелэр, оннообор тас бойдулар фирмалара кытта дьулуһаллар. Билиһиттэ республикабытыгэр бар 37 санэпиднадзор киһинэриттэн аккредитацияны 18-тара барда.

Чурагчытаабы СЭН киһи аккредитацияны барыга бэлэмнэни, тэрээһин үлэтигэр олус ирдэбиллээхтик, бары ыһыгар-чымпыгар тийэ сыһааннаһытын уонна бу кытаанах экзамены дөстөһүөнү ааспыттын бэлэтиир тобоостоох. Ол курдук, сана лабораторнай оборудованиелэр булулуһулар: дозиметр, кономер, нурелыйна олох, сага келуэнэ микроскоп, химическэй иһит-хомуос, чормоҕинай-методическэй докумууннар уо.д.а. Лаборатория иһигэр реконструкция иһитыллыбит, специа-

листар ирдэниһэр эһи үөрэтиһи, аттестацияны барбыттар. Олор түмүктэригэр СЭН киһи тулалыр эйгэ объектары кэтээн көрөр, чинчийэр эйгэтин кэргэтэри ситиспит, онон үлэтин ордук үрдүк таһымга таһаарыт.

Комиссия чилиэннэрэ, ол иһигэр Дьокуускайдаабы киһи стандартизация, метрологияга уонна сертификацияга бэрэстэбинтэлэ, бары биһи санаага кэллилэр, ол эбэтэр аккредитацияга бэрэбиэркэни барбыт Чурагчы улууһунаабы госсанэпиднадзор киһи бары ирдэбиллэргэ итинээ "Россиягаабы Госстандарт сертификацияга Систематын" уонна "РФ Государственной санитарнай-эпидемиологической сулууслатын аккредитацияга лабораториятын Систематын" көрдөбүллэригэр эппиэттир дьэн.

Оттон мин тус бэйэм бу С.В.Готовцева кылаабынай врачтаах СЭН киһини коллективын ситиһинтэ эрэ буолбакка, улууска бүтүннүүтүгэр улахан событие дьийи. Этиллибитин курдук, СЭН киһини бары үлэтин хайыската улуус нэһилиэнньэтин доруобуйатын араҕачылааһынга, ону санитарнай-эпидемиологической баһыанна өттүнэн куттала суох оҕорууга туһуланар.

Республика санитарнай сулууслатын аатыгтан Чурагчытаабы санэпиднадзор киһини коллективын аккредитацияны ситиһилээхтик барбытынан эвэрдэлиһи уонна киһини да өттүгэр биһи түмүсүлээх хамаанданан үлэтигэр өссө үрдүк үрдэллэри ыларгытыгэр бабарыбын.

**М.В.ПРОКОПЬЕВА,**  
СР Правительствотын иһинэн Санитарнай-эпидемиологической сулуусла надзорга Комитетин председателин солбуйааччы.

**РЕДАКЦИЯТҮҢ:** Быһыан бу эвэрдэһэ кыттыһан туран, СЭН киһини кылаабынай врачтаах С.В.Готовцевтаах бу республиканскай компетентнай комиссия быһаарытынан аккредитацияга хаһаангыттан үлэлиһилэрин ыйыталастыбыт. Онуоҕа эппиэтэ манньк буолла.

— Федеральнай ситимнэ киһирэ-битинэн, комиссия түмүгэ уонна бары ирдэниһэр документацияларбыт аны Москванан эргийлэр. Оттон кенүл кэлэһинэ биһи аккредитациябыт аттестациятын ылабыт. Онон быһаарылаах түмүгү бу сүл олунуу-жулуй тутар ыйдарыгэр эрэ-күчүтэбит.

Ааспыт сүл ахсынны 31 күнүгэр СР Экономика уонна билгэлээһиниһэ министерствотын коллегиятыгэр экономика министрин солбуйааччы В. Ефимов илин энэр улуустары газтааһын туһунан дьыалаата сүрүн миэстэни ылла. Бу улуустарга 135 сэлээннээлэргэ уонна бөһүөлэктэргэ республика төрүт нэһилиэнньэтин үс ыһыт биһи олоһор. Киһилэртэн 90 бырыһыаннара чааһынай дьыалэргэ олоһоллор. Сүл ахсын сылытыгарга 140 тыһ.кубометр мас оттулар. Олорор дьыалэри, тэрилтэлэри 544 котельнай хааччылар — чоһунан, небинэн, маһынан оттулаллар.

Быйлыгыттан газ ситимин тардыыга үлэ сабаланаара былаанналар. Дьокуускай-Хатас-Павловскай өрүгү туоруур учаастагар ханньк диаметрдаах турбалар наадаларын атылаһар туһунан санааларын этилэр. Газ ситимин Өлүөнэни эрэ туоратталлар аһыах сүлүнэн бийги улууспутугар кэллээ. Ити кэми көрсүһэ улууспут киһигэр, бөһүөлэктэргэ баар тэрилтэлэр, биһирдэлэр ыаллар гаһы киллэртэниһэ хайа эмэ өттүнэн бэлэмнээх буоларгына дьыһаһахтаахтыт.

Бастаһытынан, гаһы туһаныыга анаан кадрдагы үөрэтэн бэлэмнээхпитин наада. Итиннэ, мин санаабар, Одулууннаабы политехнической лицейга отделение аһан, ханна да ырааппак-

ка миэстэбэ үөрэтэр усулуобуйаны тэрэһиэххэ сөп. Иккүһикэн, бөһүөлэктэр билиһити туруктары уонна кэһээн иһиллэрин учуоттаан газ ситимин тардарга бырайыактары оҕорторуохха. Холобура, бийги улууспут киһи, этэргэ дьылы, тоһус томторго ыһыллан олоһорунан, газ ситимин хас биһирди ыалга киллэртэргэ уустук схема-лаах буолуо. Оннообор билиһин аһыах котельнайдарыгыттан тахсар итигэр системаларбыт турбалара транспорт, сатыы киһи сылдыарыгэр маһыдэри үөскэтэллэр.

Усүһүнэн, газ киһирбит улуустарыгэр опыт атастаһан, баран көрөн-билэн кэлээххэ наада. Итиннэ хайа фирма газовай оһоҕо, контуруоллуур прибордара үһүн үйэлээгин, экономичнайын, сыаната чөлүкитин, биһирди ыалга төлөбүрү төһө буолуохтаабын, о. д. а. биллээххэ, үөрэтээххэ. Ити кэһиттэн улуус үрдүнэн түмэн киһинэнмит сакаас түһэрээххэ, очоһо бары өттүнэн барыстаах, кыайылаах буолуо этэ. Бу болпууоска харчытын хомуура, сакаастааһына, төлөлэн кэллээтэ үтүмэн элбэх үлэни эрэйэр өйдөнөр. Манан хайа эмэ тэрлээт дьарыктанан эбэтэр сырыһы-аһаны кыайар, кэлэһитини-ипсэтиһи сатыыр

## Ааһааччы этии киллэрэр

### ГАЗ КЭЛИТИГИГЭР БЭЛЭМНЭЭХ БУОЛУОБУН

дөһөннөр ылсыахтарын сөп. Илин энэр бһэс-алта улуустарыгэр биһи биһирээбэ газ киһирэр буоллабына эрдэттэн бэлэм суох көрүстэхпитинэ үтүрүттэриһилээх буолуоҕа. "Халан кэлэр газка" дьэбэккэ, билиһиттэн булан-талан, үлэтин сабалаан тоһууобун. Кэһитин саһана сана өйдөнө сатыы сырыттаһытына хас да сүлү сүтэрээхпитин сөп.

"Илин энэр улуустарга гаһы киллэрин туһунан" Саха Республикаһын Президентин ыйааһа тахсыбыта. Итиннэ тус сыаллаах бюджетнай фонданы тэрэйэргэ, газтааһын хааһытын сүрүннүүр уонна контуруоллуур сыалтан Саха Республикаһын Правительствотын иһинэн ведомстволар иккү ардыларынаабы комиссияны тэрэйэргэ этиллибит. Итинэн сибээстээн, бийги бэйэбит улууспутугар дьыалата иһинэн ити комиссияны кытары үлэлэрэр иһиллээх буоларбыт наада. Үл көрүлэн газ ситимин тардын сабаланабына бийги дьоммут водовода үлэлээбиттэрин курдук көмөлөһүөхтэрин сөп. Онуо тэрэйээһини, салайааччыны бэйэбит бэрэстэбинтэлэбит буолара ордук.

Иван МАКАРОВ.

Иван МАКАРОВ.

## Баһынай хаһаайыстыбата

### ӨССӨ ТЭНИЙ, ТЭТИМ ҮЛЭ

Бөдөһсүбүт хаһаайыстыбалар ыһылланар, эмиссэ бас биллэр араас суол хаһаайыстыбалара үөскээһинэр, бастаан утаа муһу-тэһи буолта. Манньк түһү-тахсымы тыа дьонун дьадаппытын эппитинэн-хааһытынан биллээхпит.

Арай кэһи сыларга тыа ыалын экономикаһын сайыннарыга республикабыт Президентэ М.Е.Николаев уонна СР Правительствота тосту уларытыны оҕороннор дьон-сэргэ санаата көтөһүлэн, онуоха эһи үлэһит киһини государствонан өйөтөн, олох биллэ туһуста. Маны иһитиннэрэр-биллэрэр мааһа-бай средстволар бары көрүмнэригэр күннэтэ билэ-истэ, көрө олоһобут.

Бийээхэ, улуус кырыы Бахсы нэһилиэгэр, ааспыт сайын 65 ыал уонна 4 баһынай хаһаайыстыбата үүтүгэрин олохтоох арыы сыаһар (маастар И.Н.Барашкова) туттардылар. Манна чааһынай хаһаайыстыбалартан Христина Михайловна Слепцова 7 тонна 815 кг, Агаһыя Васильевна Тарабукина 6 тонна 752 кг үрүн илгэни туттаран бастаатылар, үһүс миэстэбэ Агаһыя Егорова Дуранова таһыста. Биһирдэлэн ыаллар, баһынай хаһаайыстыбалара итинни көктөөхтүк ылсаннар, Бахсы Толооно ааспыт сылга 146 тонна былааннаабын 206 тоннаан толорору ситистэ.

Бу нэһилээк ыал, хаһаайыстыба өттүнэн кэһээн иһэрин көрдөрөрүн таһынан, үлэ сырата тиллэрин бэлэһэ буолар. Кырдык, нэһиликкэ кэһи ынах сүөһү үккээн 721 төбөбө тийдэ. Балартан ыанара 260, Оттон сылы 268, ол иһигэр биһи-тэ 141.

Баһынай хаһаайыстыбаларыттан "Курун" үлэтин-хамнаһын ойчуу тутан бэлэтиир тобоостоох. Салайааччыта К.К. Барашков ыалынан баһынай хаһаайыстыбатын тэриммиттэртэн биһирдэстэрэ. Баһынай, кэргэһинин Тамара Ивановнаһын иккүлэрэ. Хаһаайын совхозка бастын механизаторынан, оттон хаһаайка иһини күөһнэ сылдыар ыаннькытына биллэллэрэ.

Совхоз ыһылыбытын кэһиттэн 1996 сыллаахтан баһынай хаһаайыстыбатын үлэ-лэн барбыттар. Маннай утаа сүөһүлэрэ аһыах эгэ эрээри, сүлүн аһын элбэтэн, билиһин туттубуттан ураты 32 ынах сүөһүнү иһэн туруораллар. Киһилэри бөһүөлэккэ киһи сөһөр үлэһит ыалынан биллэнэлэр. Түүн-күнүс, ардах, куйаас тыһыны дьэһи аахсыбакка, үлэттэн илиһилэрин араарбаттар. Ынах-сүөһүнү таһынан сийиннээ, куурус тутаалар, эмиз да сыгылаахтар. Анардас бу ааспыт сылга идээһэ уонна государство туттарыга анаан 7 улахан сүөһүнү, 2 сибиннээһини, биһи убаһаны тутунулар.

Сайын 10 ынаһы ыан государство 13 тонна үүтү туттарбыттара. Мэһчирэн ыйдарыгэр Кураанах Эбэ дьэн урунку совхоз киһи сайылыга быраһыллан, электро-уота быстан өтөһсүһэр чинчилэммитин сэргүтэн, сайылабыттара хаһыс да сыллара. Бу сайылыкка үүт таһар техника анаан сылдыабыт. Онуо Крисьян Крисьянович УАЗ массынаһынан, арыт-ардыгар ардахха сатыы да киһи бэрт эрэйинэн сылдыар суолунан, үүтүн бэйэтэ таһар. Күһүөрү сайын сүөһү ыраатан, хомуууга би-

ир суол үлэ. Маныаха иккү кыра кыргыттар дөһөннөрүгэр илиһитэ хаһаан туһалара элбэх. Сарсыарда эрдэттэн килээ хойукка дьэри үлэ үһүгэр сылдыарга эт-хаан дьаныары, тулууру эрэйиһэн тыа киһитэ итинни оһо эрдэһиттэн билэ улаатар.

Крисьян Крисьянович бэйэтэ манньк кэһиһир.

— Бастаан баһынай хаһаайыстыбата буолууга мин хас да ыал этибит. Оттон өссө бытанан, бэйэм кэргэмминин эрэ "Курун" дьэн хаһаайыстыба тэримпиттэ. Сүөһүбүтүн элбэтэр сылга турумуһу тут. Билиһин ити 30-тан таһаардыбыт. Тыа ыалыгэр сүрүн тэрлээтрактор буолар. Паайга тиксибит биһи эргэ ИТЗ-82 баарын оносто-оносто сүүрдэһин, аны эһи, эмиз бэрт эрэйинэн, атын улуустан охсор булуһуммутун. Онуо эрэ кэһи сайыннарга абыранным. Окко Семен Григорьевич Павловтын биһи эргэ оттуубут. Онтубут хардарыта табыгастаах.

Хаһаайыстыбабын өссө кэһэргэр былааннаахпын. Сибиннээ аһылыга кыайгарбат. Бурдук ыһар техника суоҕа биһи маһыдир. Дьинэр, оностор киһиэхэ баһыналлар бааллар. Ити эппит бириччиннэһинэн сиринэн, баһынанан дьарыктаныах да дьон кыһан тэримэттар. Тыа киһитэ эрэлэ дьэн бэйэтигэр. Ол күлүүһэ - үлэ. Бу кэһи эрэ сылаа-сылба сыалалаһар кэһи-кэһи, үлэ көбө тэһирибитин бэйэбит көрөбүт.

Үлэһит киһи өйө-санаата, билиһити кэһи сыаналаан-сылыктаан көрөрө, дьэ, итинни.

С.НИКИТИН,  
журналист,  
Толоон.

12 декабря –

**День работников прокуратуры РФ**

## ТРЕБОВАНИЯ ПРОКУРОРА ДОЛЖНЫ ИСПОЛНЯТЬСЯ

Согласно Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", одним из направлений деятельности прокуратуры является обязанность по осуществлению надзора за исполнением законов государственными органами и их должностными лицами, а также надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина государственными органами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

В соответствии с указанным законом, прокуратура Чуралчинского улуса осуществляет прокурорский надзор за исполнением законов и за соблюдением прав и свобод человека и гражданина администрацией Чуралчинского улуса, администрациями с. Чуралча и наслегов улуса, Улусным Собранием, другими государственными органами, коммерческими и некоммерческими организациями улуса.

Согласно Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" при осуществлении указанного надзора требования прокурора подлежат обязательному исполнению в установленный законом срок.

За период 2001 года прокуратурой Чуралчинского улуса проведена значительная работа по осуществлению надзора за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Так, было проведено 36 проверок исполнения действующего законодательства, по результатам которых внесено 33 представления об устранении нарушения закона и 7 протестов на незаконные правовые акты в государственные органы, организации и ведомства улуса и 2 предостережения о недопустимости нарушения закона должностным лицам. В судебные органы подано 22 исковых заявления, при этом все иски были удовлетворены.

Однако, в текущем году также отмечались факты невыполнения законных требований прокурора отдельными неосознательными руководителями государственных органов и организаций улуса.

В соответствии с КоАП РСФСР при возникновении подобных фактов невыполнения требований прокурора, руководитель должен быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа до 50 МРОТ.

В связи с этим, за период текущего года к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора были привлечены к административной ответственности 5 руководителей и должностных лиц государственных органов, предприятий и ведомств улуса.

В наступившем 2002 году работа прокуратуры в сфере надзора за исполнением законов и соблюдения прав и свобод человека и гражданина будет планомерно усиливаться и руководителям государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций нужно решить для себя – стоит ли вступать в противоборство с законом.

## УКЛОНЕНИЕ ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ

### ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

Согласно Федерального закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе", призыву на военную службу в Российскую армию подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие законных оснований для освобождения или отсрочки от прохождения военной службы.

При этом действующим законодательством Российской Федерации за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до двух лет.

По итогам весеннего призыва 2001 года прокуратурой Чуралчинского улуса было возбуждено и впоследствии направлено в суд 3 уголовных дела по ст. 328 ч. 1 УК РФ в отношении призывников из Чуралчинского улуса – Колесова Дмитрия Николаевича, Афанасьева Александра Николаевича и Павлова Савелия Семеновича, самовольно оставших Республиканский сборный пункт Военного комиссариата РС (Я).

Федеральный суд по Чуралчинскому улусу, рассмотрев данные уголовные дела, вынес в отношении вышеуказанных призывников обвинительные приговоры, признав их виновными в уклонении от военной службы без законных оснований.

В связи с этим, призывникам и их родителям необходимо знать о том, что за уклонение от призыва в армию предусмотрена уголовная ответственность и в своих действиях строго руководствоваться нормами закона.

**Ф.М.БОРИСОВ,**  
прокурор Чуралчинского улуса,  
юрист первого класса.

## УЛУУС БАҢЫЛЫТЫН

Улуус оскуолаларын туйгун үөрэнээччилэрэ, бастың спортсменнара, общественниктара тохсунбу 11 күнүгэр П.М.Решетников аатынан народной театр дьэтигэр үгэскэ кубулуйбут баһылык елкатыгар сырыттылар. Манна бары нэбилээктэртэн улуустаабы, республикатаабы конкурстар, олимпиадалар, конференциялар, күрэхтэһиилэр кыһылаахтара, үөрэх туйгуннара барыта 287 ого ыңырыллан улуус баһылыгын Сана Дьыллаабы елкатыгар ыңырыллан чыэстэнилэр.

Үөрүүлээх бырааһынныгы оскуолалар делегацияларын парада аһар. Бары



## УЛУУС БАҢЫЛЫТЫН ЕЛКАТЫТАР



### "2001 СЫЛ БАСТЫҢ ҮӨРЭНЭЭЧЧИТЭ" ААТЫ ЫЛЛЫЛАР:

Носва Лариса – Амма орто оскуолатын XI кылааһын үөрэнээччитэ.

Егорова Марина – Арыылаах орто оскуолатын VIII кылааһын үөрэнээччитэ.

Аммосов Проня – Мугудайлаабы Ивановтар "Баба санаа" авторскай орто оскуолаларын IX кылааһын үөрэнээччитэ.

Захарова Лия – Чуралчы улуустаабы гимназиятын XI кылааһын үөрэнээччитэ.

Антипина Люда – Чуралчы орто оскуолатын IX кылааһын үөрэнээччитэ.

Корякин Саша – ЧРОСИО XI кылааһын үөрэнээччитэ.

Артемьев Ваня – Одьулууннаабы оскуола-лицей VI кылааһын үөрэнээччитэ.

Платонова Майя – Диринг орто агро-оскуолатын IX кылааһын үөрэнээччитэ.

Дмитриева Сахал – Алабар орто оскуолатын X кылааһын үөрэнээччитэ.

Захарова Ира – Кытаанахтаабы эстетическай орто оскуола VIII кылааһын үөрэнээччитэ.

### "2001 СЫЛ БАСТЫҢ СПОРТСМЕНА" ААТЫ ЫЛЛЫЛАР:

Кардашевскай Алеша – ЧРОСИО X кылааһын үөрэнээччитэ.

Алексеев Паша – Хатылы орто оскуолатын IX кылааһын үөрэнээччитэ.

Петров Кеша – ЧРОСИО XI кылааһын үөрэнээччитэ.

Данилов Степа – ЧРОСИО VIII кылааһын үөрэнээччитэ.

Захаров Станислав – ЧРОСИО VII кылааһын үөрэнээччитэ.

Саввина Саша – ЧРОСИО X кылааһын үөрэнээччи-

тэ. тэ. Кривошапкин Володя – Чуралчы орто оскуолатын XI кылааһын үөрэнээччитэ. Захаров Дима – Мугудайдаабы Ивановтар "Баба санаа" авторскай орто оскуолаларын үөрэнээччитэ. Местникова Лена – Чуралчы орто оскуолатын IX кылааһын үөрэнээччитэ. Синцев Коля – Чуралчы орто оскуолатын X кылааһын үөрэнээччитэ.

### "2001 СЫЛ БАСТЫҢ ОБЩЕСТВЕННИГА" ААТЫ ЫЛЛЫЛАР:

Аржакова Муся – Амма орто оскуолатын XI кылааһын үөрэнээччитэ.

Гермогенова Наташа – Соловьев орто оскуолатын XI кылааһын үөрэнээччитэ.

Макаров Дима – Сыланг орто оскуолатын X кылааһын үөрэнээччитэ.

Лукин Ньургун – Хадаар орто оскуолатын IX кылааһын үөрэнээччитэ.

Ершов Володя – Хатылы орто оскуолатын X кылааһын үөрэнээччитэ.

Михайлова Таня – Чапыр орто оскуолатын IX кылааһын үөрэнээччитэ.

Борисов Степа – Чуралчы улуустаабы гимназиятын XI кылааһын үөрэнээччитэ.

Александров Павел – Толой орто оскуолатын XI кылааһын үөрэнээччитэ.

Гаврильев Терентий – дьэбэ үөрэттин киинин VIII кылааһын үөрэнээччитэ.

Егорова Аня – Бахсы орто оскуолатын VI кылааһын үөрэнээччитэ.

Чуралчы орто оскуолатын атын сүһүөх кылааһын үөрэнээччитэ Маша Пономарева анал дипломунаан наһарадаланна.

**С.БОРИСОВА.**

*Хаартыскара: улуус баһылыга А.А.Шадрин сыл бастың үөрэнээччилэригэр анал ааттары туттарар.*



Үчүзүгэй киһи туһунан кэпсибит

## ҮЛЭНИ ҮРДҮКТҮК ТУТАН



Сир-дойду — дьону-нан... Кырдык даҕаны, дьоно-сэргэтэ суох иччитэх алаастар, кураанах тыалар, уу, хонуу киһизэхэ туох өйдөбүлү хаалларыахтарын сөбү? Биһизэхэ, Бахсыга, ханна да буоларын курдук, дойдularын дьонунук ааттатар дьон-чор үгүстэр. Мин эһизэхэ кэпсири киһим — асчыт. Амттаннах аһынан оҕо аймах кутун тулпурт алгыстаах асчыт.

Марианна Крисяновна Акимова Бахсы орто оскуолатыгар оҕолору итин аһылыгынан хааччыгар буфет повара. Кини бу үлэсэ 1988 сыллаахха кирибит. Кирибитэ, дьонунук, буфет үлэстэр киһи көстөн биэрбэккэ, аһыах хонукка "хайаҕаһы бүөлээри" уонна 13 сыл устата үөрэ-көтө үлэтин турар.

Кини 1971 сыллаахха Мугудай орто оскуолатын бүтэрэн, икки сыл совхоз-ферматыгар манныксыт-таан баран, Дьокуускай-дааһы тыа хайааһыстыба-тын техникумугар үөрэнэ кирибитэ. 1976 с. государственной экзаменарын барытын "5"-кэ туттаран, үөрэтин туйгунук түмүктээбитэ. Ветеринарнай бизлэс дипломун сэргэ техникум салалтага киниэхэ үөрэбин салгырыгар анал үрдүк үөрэххэ кириэр наравление биэрбитэ. Ол эрэри, Марианна, торус оҕолоох ыыл улахан обото буолан, ийэлээх-аҕатыгар үл-харчы өгтүнэн көмөлөһөр санааланан үөрэбин үрдэттинэртэн акка-астанан Сунтаар улуунун Бордои нэһилиэгэр ананан үлэтин барыта. Онно тийэн "Сардаҕа" совхоз ветраһа уопускаҕа бар-бытын солбуян дьобурун-сататытын көрдөрөн бэркэ үлэстэбин кэниэ совхоз салалтата аны саамай ыарахан балаһыаньылаах, хаалыылаах Тэнкэ учааста-гар ыылпыта. Улуус кинит-тэн 8 кес ыраах сытар уча-астакка Чурапчы кыһын олохтоохтор үөрэ-көтө көрсүбүттэрэ. Эдэр специа-

уһулучу ситиһилэниилэ-ригэр, ыччат сүөлүнү төлөһүүтүгэ, үтүү ыһыҥа бастаы кэккэсэ кириилэ-ригэр туруу үлэһит Мариан-на Крисяновна сүрүн төһүү буолбута. 1988 сыл-лаахха доруобууҕа айгы-раан Дьокуускайга уустук операцияны барыта. Ол кэминтэн, режимэ суох үлэни кыйбат буолан, оскуолаҕа дьэ хомуйааччы-нан үлэһит, салгы, үөһэ этиллибитин курдук, поварынан аһамыта. Сайын аайы оскуола өрөмүөнүгэр, үөрэнээччилэр УСЛ-гар үлэһит, өрүү үлэ үөһүгэр сылдыар. Лааһыр оҕолоро ааспыт сайын 60 үк оҕурсу-ну, помидору олордубутта-рыттан 330-ча баанка кэ-сиэрибэни хаһаанылар, эм-тээх оттору хомуйдулар. Ити курдук кини ылсыһар үлэтэ барыта дьон-сэргэ туһугар, буолан иһэр.

Марианна Крисяновна — улахан ыыл ийэтэ. Улахан обото Вячеслав СГУ студена, кыһа Тая медколлед-жа үөрэнэр, Миша ар-мияҕа сулууспалыыр, кыра уола Есей 11 кылаас үөрэ-нээччтэ. Дьэтиэри түбүктэн ордон кини дьах-тар сэбиэтин уонна түөлбө үлэстэригэр солбуллубат сүрүнээччи, уус-уран са-модетельность көхтөөх кыттааччыга. Марианна Крисяновна курдук үлэ-р оонньуу кэриэтэ "билиэтэ суох коммунист" дьон аат-тыыр үгэс баар. Мин маны утараммын этиэхпин баҕарарбын: Биһиги Мари-анна Крисяновна курдук үлэни өрө тутар, дьик-чахчы сахалыы өйдөөх-са-наалаах, сирдээх-майгы-лаах, көнө сүрэхтээх, сэ-мэй, үгүөкэн үлэһит дьон мантан ыла "дьиннээх саха киһитэ" дьон ааттыаһын, кинилэр халлаанга харбас-пахка сиргэ тардыһан, олох уйгутун дэлэтэр үтүө-мааны үлэстэрин сыаналааһын, ытыктыы, долгуйа кинилэр-гэ сүгүрүйүөбүт", — дьэи.

Жанна  
БАРАШКОВА,  
Бахсы,

Хаартыскаҕа: М.К. Акимова.

Аабааччы махтанар

## КҮН-ҮЙ БУОЛЛУЛАР

Мин Попова Мария Михайловна дьэи кырдыаһаспын, 92-с хаарбар үктэним. Уруккута Төлөй нэһилиэгин Калинин аатынан колхозун чилиэнэ этим. Кэргэним Егор Ильич Попов 1942 сыллаахха бэс ый-гар бэбиэскэ тутан сэриигэ барыта. 1943 сыл тохсунньугар өлбүтүн туһунан "хара суругун" көһөрүүгэ Кэбээйигэ сылдьан тул-пупум. Доруобуйам билингитэ кэмэ, арай көрөрбүнэн мөлтөөтүн, ангар харахпын өссө уонча сыллаарыта эппэрээссийэлээн ылан бырахпыттара, онон бирибинэн ары-ычча сирдэттинэбин. Кырдыаһас киһи кэниэ сырдыгы эрэ борутар. Быйыл кыһын харахпынан эмискэ ыалдьаммын сырдык-ха-раҕа икки ардыгар буола түспүтүм, сөбото көрөрбүтүн мэллээн эрдэбин дьэ-эн бэркэ курутуйбутум. Онно улуустаады кини балыһа окулистара врач А.А. Ермолаева уонна бизлэс П.Ф. Слепцова суһал ыһырыһыан кэлэн көрбүттэрэ, эмтэ-эбиттэрэ. Онтон: "Хараһын эмтээһини ис-тэр эбит, бу икки күн арыычча көннө, онон түргэник операцияҕа кириэ орус", — дьэ-биттэрэ. Ити чэппир күн этэ. Дьэ туран,

мин оҕолорбун кытары тизтэл бөбөнөн бэ-этинсээбэ анализ биэрэ, көрдөрүө охсон на-равлениебын ылан куоракка кирибитим. Бэнидизиннык күн балыһа ылбыттара, сааспынан да кырдыаһаспын уонна сөбото хараһым эбитин учуоттаахтара, враһым "сарсын оҕоробут" дьон иккитэ төхтүрүйөн эппэрээссийэлэним. Балыһага уонна хо-нуука сытан эмтэнэн, онтон тахсан бара-ый кэригэ куоракка сизээрбэр сыһы-анан баран, бу соторутаарыта дойдубун буллум. Билингитэ этинэбин, сырдыгы борутабын. Күн сырдыгыттан матарбатах-тарын, мин курдук аарыма кырдыаһаһы көрөн-истэн, кыһанан эмтээбиттэрин уон-на кэмигэр суһаллык эппэрээссийэ анааһ ыһыгыттарын иһин бары махтал тылла-рын эмниттэргэр этэбин. Дьоллоох бу-олун, этэнигэ сылдыар! Кэниэ уһаабыт, иннэ кылгаабыт кырдыаһас киһизэхэ даҕаны үрүк күн сырдыга олус күндү!

Мария Михайловна ПОПОВА,  
Чурапчы сэл.

Аабааччы этии киллэрэр

## Н. С. СОЛОВЬЕВ ЭТИТИН ӨЙҮҮБҮН

Дьыл — хонук. 1991 сылыам ыйын 7 күнэ. Хаты-лы нэһилиэгин олохтоохто-рун уолсай муньаба. Бэ-биэскэ — Таатта үрэбин Чурапчы күөлүгэр түһэр-түһэрбэт туһунан болпу-рос. Хорuu хаһыллар сирэ Хатылы сирэ, ону нэһилиэк олохтоохторун эрэ көнүлүрүнэн аһаһулуох-таах. Онон саамай быһаарылаах муньах. Мөккүөр бөсөтө, хай-дыһымы кытаанаҕа. Саха-лыы эттэххэ, "уолуктаһан" баран олордубут. Дьэ, онно Н.С.Соловьев ыллыктаах тыла өһө аһраан турар. Кырдыаһас туран маннык эппитэ ээ:

— Сэттэ тыһыынча киһилээх Чурапчы сэли-эннэтэ уута суох издэйдэ. Онно олордолор эбэт биһиги убайдарбыт-быра-аттарбыт, эдьийдэрбит-балыстарбыт... Төбө кини-лэр доруобуйаларын умун-нугут, бэйэбит эрэ инниги-тин көрүнүгүт?..

Бары ытыктыыр киһи-лэрин этигин истэн, күүрэн олодор дьон налыс гыннылар. Ону туһанан мин:

— "Чурапчыга түһэр хо-руу сириг көтүлүүргэ" — дьэтиилэр уунун эрэ, — дьэ-тиим. Онуоха дьон иликтэ адаары тынна. Итинник саҕаламмыта Чурапчы күөлүн Таатта үрэбэр хол-боһун үлэтэ. Петр Петро-вич Макаров кыра бы-райыактыыр тэрилтэ тэрий-эн бырайыаһын оҕорбута. Онон бу аарыма үлэс ха-нааба туһунан идеяны уклут П.Т.Аржаков уонна ону килэ хабан туруорсубут

Д.П.Лазаревы кытары кэ-кэлэ Н.С.Соловьев уонна П.П.Макаров ааттара кыһыл көмүс буукубалары-нан суруллуох тустаах. Он-чолорго райсовет исполко-мун председателинин үлэ-лин олорбут киһи сыанабы-лым итинник.

Николай Саввич Чурап-чы эбэ дьылбатын туһунан хаһыат нөһүө этиилэрин өйүүбүн. Харыылаах шлюз-регуляторун алды-атар албас буолуо, саҕаны тутар сыанан аһа суоҕа. Интернат-оскуола томтору-гар куттал суоһаабытын ту-оратарга атын ньыманы көрдүүххэ баара. "Куу-рунса быһытын бүөлээһин хайаан да быйыл сайын олоххо кириэрэ табыл-лар. Өлүөнэ уута Чурапчы-ны аһа туруо буоллаҕа. Улуу Сыйы быһытын эмиз сөргүтүр сөп", — дьэи эти-лэрэ саамай сөптөөхтөр уонна кэмигэр туруорулун-нур.

Өлүөнэ уута таһыста. Сөп, дьэ, таһыста. Ол эрэ-ри хайдах тынан ону-муну туру көдүүстээхтик туһанабыт? Улуус салалта-та уонна бүтүүк нэһили-эннэ биригэ толкуйдаан,

тобулан таһаардахтарына эрэ, бука, кыйаллара бу-олуо. Миллиарга чугаһыыр харчынан ууну аһалан ба-ран сатаан туһанымы бу-олуу улахан буруйга тэннээх буолуо. Кырдыаһас киһи быһытынан, сороһор киригиз да быһыым ки-рэр ээ. Быйыл күһүн Амма-ны көрдүм. Уута киһини со-тотун ортотунан нэһинчэ буолбут. Өлүөнэттэн тахсы-быт турбаҕа баллат уу. Ам-

маттан ууну ылбыт буол-лар, төрүт кураанахтаан мэллэрэ эбиһит. Хачайда-атахха даҕаны Мил-даҕаһы, Мырыла аһыла-рынан бачыһыканан туору-охха сөп буолуо эбит. Кырдыгы эттэххэ, Амма варианын утарсааччылар-тан биридэстэрэ мин этим. Аммабын быһаабыт эбиһи-тин дуу? Киһиргинбин дуу? Амма харчачы хатыа этэ. Кылгас өйдөөхтөр ону өйдөөбөтөхтөрө, онтон хо-муйобун. Киһи бэйэтэ ыһын иһинэн толкуйдуур буоллаҕа. 1988 сыл атырдь-ах ыйыгар, мөккүөр үгэни-ээн турдаһына, "Кыым" хаһыакка "Сыйыстарбар-быт ханнык" дьэи айдаан-наах ыстатыһы суруйбу-тум. Бу ыстатыһа мин инни-кибитин, аһыгылы эттэх-хэ, карьераны тохтоппута. Онно сахалартан аан баста-кынан республика киһи хаһыатыгар "Кыымга" Чу-рапчыга Өлүөнэттэн ууну бырахтарып туһунан бол-пуорсө көтөхпүтүм. Дьэ, ол кэминтэн 13 сыл буолан баран, М.Е.Николаев өнөтүнэн Өлүөнэ уута Хай-ахсыкка кэллэ. Амма ба-рахсан этэнгэ устан дьэри-лийэ сыттаҕа.

Николай Саввич сааһын туһары дойдутун туһугар ылдыбыт, оҕон иннигит-тэн, нэһилиэстибэни үйэти-тииттэн саҕалаан уу болпу-руолун көтөбөн кэлбит Чу-рапчы ытык киһитинэн буол-лар. Кини этиилэрэ барыта олус сыаналаахтар, ылаа-һыннаахтар. Улууһугар үтүөтэ-өкөтө суду. Быйыл 90 сааһын туолуоҕа, ону улуус таһымынан бэлитиэх-хэ баара.

Максим СИБИРЯКОВ,  
Соловьев нэһилиэгин  
бачуоттаах гражданина.

Киһи уонна дьылба

## МУҢАТЫЙЫ

Бу өрдөөгүтэ буолбут түбэлтэ. 1975 сыллаахха са-ас биһиги бөһүөлөкпитигэр Улуу Кыайы 30 сыллаах үбүлүйүнэн сэрии толоо-нугар охтубуттар сырдык кэриэстэригэр аһаан нэһилиэк дьоно-сэргэтэ партиянай тэрилтэ уонна сельсовет исполкомун көбүлээһиннэринэн пама-тыннык туруорбуттара. Па-матыннык аһыллыта ыам ыйы 9 күнүгэр буол-бута, киһи бөбө кэлбитэ: оскуола оҕолоро, ыччаттар, сэрии кыттыылаахтара, фронтовиктар, тыыла үлэ-лээбиттэр. Олор истэригэр Гаврил Петрович Николаев баара. Кини колхозка су-отчут этэ, учуутал үөрэх-тэбин, сэрии иннинэ педу-чилицыны бүтэрбитин оч-чолорго төрүт билбэт эти-бит. Бу сулуумах, кэргэнэ да, оҕото да суох, онуоха эһини сүрдээх тонкуруун, дьону кытары бодоруспат, бодо-руһа да сатаабат, эр киһи буолан улаханньк булга-быта да биллибит киһи этэ. Бэйэтэ бэйэтигэр сылдыра, үгүс саҕата-ингэтэ суох үлэ-лиирэ, чугас аймахтар-даһын сомо билбэт эти-бит.

Кизэтин кулуупка ми-итин уонна фронтовиктары чизэстэһин ыһытыллыбыта, онтон быраһылынныктаабы коньерт кэниитэн эдэр ыч-чат үтүкүүтэ, маассабай

сонньуулар буолбуттара. Гаврил Петрович биригэ олодор ыла Кыайы күнүн быраһынынныгын бэлэти-ир остуолларыгар биһиги-ни ыһырыттар. Аһаан ба-ран сыһыаланга эр дьон террасага тахсан салгын сии, оргуу кэпсэтэ-кэпсэтэ табахтын олорбулпурт. Га-врил Петрович аргый үктэ-ни дьэтигэн тахсан кэлби-тэ уонна мин аттыбар кэлэн олорунан кэбистэ. Кини та-бахтаабат да, арыгыны да испэт этэ. Дьэ, олорбохто-он, ону-маны кэпсэллээтэн баран:

— Кизэ, мин туолуун бири эмэ тылы суруйуог дуу? — дьэи ыйытта. Мин ту-гу да өйдөөбөккө: "Ол туох туһунан?" — дьэи төттөрү ыйтар киһи буоллум.

— Дьэ, доһоор, мин та-быллыбатах олохтоох киһибин, — дьэбитэ Гаврил Петрович. — Мин сэрии аһа иннинэ педучилицыны бүтэрбитим, учуутал идэтин ылбытым. 1941 сыллаахха бэбиэскэ тутан, армияга ба-ран иһимин күрэн хаал-бытым уонна хас да сыл бу-олаһ баран тутуллубутум, хаайыыга сылдыбытым. Онтон кэлэн баран колхоз-ка үлэстэбитим. Дезертири, хаайыылаабы дьон сөбү-лүөхтэрэ суоҕа дьэммин кими да кытары чугаһаһат, бодоруспат этим. Олох хойутаан, балаһа

сааһыран бараммын бири эмэ бэйэм курдук сулуумах дьахтары кэргэн ыла сылдыбытым, ологоммо-тохпурт, кэргэним өлбүтэ. Бу бүгүн пааматынныгы көрөн баран олус уйадыт-дым. Сэригэ баран өлбүт дьон ааттара үчүгэй бабай-ытык суруллан турар, ити барыла мин бэркэ билэр дьонум, сорохторун кыта-ры биригэ үөскээбитим. Дьон-сэргэ өрүүтүн көрө сылдыахтара, "Маннык дьоммут биһиги дьоллоох-эйлээх олохтуп туһугар ты-ыннарын толук уурбутта-ра", — дьэи кэриэстин сы-лдыахтара. Сорохторо олоорохтор-уруулаахтар. Арай мин эрэ... Бу кэриэтин сэриигэ баран өлбүтүм бу-оллар... "Маннык киһи баар буола сылдыбыт" дьэи кэ-нээски ычат билэ этэ. Кизэ кэниибэр хааларым, киһи буолан олох олоро сылдыбыт бэлэим дьэи ту-гум да суох, өлүм да бүтүм... Онон этиэм этэ: "Эһиги уонна кэниээски эдэр ыччат быстах санааба кириэн бизримэн, үйэбит туһары кэмсинэ сылдыар-тын оҕостуман, мин оҕор-бут сыһабын хатылааман дьэи көрдөһөбүн..." Кизэ-сээ, онон, багар, хойут тугу эмит суруйдаһына, мин ааптын онук киһи баара дьэи ааттаар, — дьэиттэбитэ эбэн уонна ыһыллан тахсы-быт хараһын уутун оргуу сөттүбүтэ.

Иннокентий  
КАПРИНОВ,  
Болтоно.

САГА СИТИМЭ

МУНГА ТУҢУНАН

"Сага сирэ" хаһыакка М.Афанасьев "Күһүңкү киһи ... түбүктэрэ" диэн ыстатыйатын ааһан баран, бэйэм санааларбын суруйарга сананым.

Норуоту көмүс хатырыктаабынан күндүлүүргэ эбэлэрдээхпит. Быһиэхэ Одьулуньга оннук үөлүртэн биридэстэрэ Алаас Эбэ буолар. Бу күөлү өссө мин начальнай кыласка үөрэнэр эрдэхпинэ Е.С.Николаев председатели олорон Хонду уутун быһытатан, ханаал хастаран алааска уу куттаран үөскэппитэ. Онтон ылага түөрт уонча сыл устата балыктаан, кустаан, андылаан күөл быйаһыттан туһанан кэлибит.

Олох сокуонунан хырдыбаастар туораан илэллэр. Ол сиринэн, күһүңкү мунганы тэрийи эрто саастаах көлүөнэбэ хаалла. Мин тус бэйэм Алаас Эбэбэ, Хараандыйаба күһүңкү мунгалааһыны хас да сыл күһүм, кыабым тийэринэн тэрийэн кэллим. Арай бу ааспыт сыл күһүңкүгэр хомолтолоох бириччинэнэн мунгаба сымдыбатым, дьөрү сыыр да үрдүттэн өһөйөн

көрбөтүм. Күһүңкү балыктааһын... Бу сахалар аҕыс мйдаах кыһыны туоруурбутугар идэһэбэ эбэн салпаас аһылык муньунар бири сүрүн суолталаах үтүө үгэспит буолар. Билигин кэмизэс-танас ыраан, ол суолтата өссө үрдээтэ. Ким барыта балыкка тиһинэр бабалаах. Балыгы түнэтин да бири оннук олус эппитэстэх түгэн. Манна эрдэттэн уолсай бэрээдэги олохтуур туһуттан комиссия чуолкай үлэтэ ирдэнэр. Уолсай мунганы күөл үрдүнэн бири киһи сүрүннүөхтээх. Бары мунгалаахтар ол киһи тула түмсөн комиссия тэринэн үлэлэһтээхтэр. Уруккуттан олохтоммут үгэс. Мин ааспыт сылларга тэрийэрбэр мунга буолуон бири хонук иннинэ туоналары үктээн бэлэмниир этибит. Кимнээх биригээдэлэрэ ханнык туонаба түһэрэ быһаарыллара. Нөнүө сарсыарда ол аһамыт туона-

ларынан түһэллэр. Үлэ төһө кудурхайдык мөккүөрө суох барар да, түмүгэ эмиз оннук буолар. Үгүс сыллар усталарыгар манньык уолсай мунга буолла ини буолбата ини. Хаһан да иһигэригэ тардыспыт, умсарыта аһыспыт баарын өйдөөбөппүн. Сүүһүнэн киһи мустан айдаана, аамайа суох үлэстэн илин тууурдаах барара. Быйылгы мунга буоллабына тэрээһинэ кыайтарбатах. Сарсыарда кэлэн хайа биригээдэ ханан түһэрин быһаарсыы, сага туона үктээһин буолбут. Айдаарсыы... Ити барыта таайан, үлэ хаамытын бытаардыбыт. Иккиһинэн-арыгы. Булт кэмигэр олус иһин туох үчүгэйгэ тирдизэ буоллаһай, төһө да бырааһынньык курдук санаабыт иһин, толоос быһыы. Бу бийиги сирбит, бэйэбит дойдубут дии санаатарбыт да, бэйэбит эрэ хаһаайынарбыт диэн, туораттан

кэлбит ыалдыттары мээһинэн керүү, туора сэдыйыы курдук буолбут.

Нэһилиэтим дьоно, болбойон, толкуйдаан көрүөбүн. Улахан түмсүүлэргэ, аныгы үйбэ ыраахтан-чугастан кэлэр ыалдыттары умнумуовун, сахалыы ыалдытымсах буолуобун. Өссө эбэн эттэхэ, күһүңкү мунга кэмигэр улуус үрдүнэн уолсай бэрээдэги олохтуохха. Ол эбэтэр арыгы аһытын быстах кэмизэ тохтотуохха сөл этэ. Оччобуна эрэ дьин сахалыы үгэс тутуһуллан, бултаммыт балыгы тэһигэ үлэстик ситиһиллээтэ. Ити чагылхай туһуттан Чуралчы Эбэтэ быйыл хаһан да өтөр-наар сээптээһин сизээн, таһынанан киһи мустан, бары матыспакка балыкка тиһинэн, дьон барахсан үөрбүттэрин-көппүттэрин иһиттибит.

Түмүкпэр, кэлэр сылларга күһүңкү маассабай мунганы дьин сахалыы, өбүгэлэрбит үгэстэринэн үрдүк тэрээһинээхтик тэрийэр буоларга бабарарбын.

К. СЕДАЛИЦЕВ, нэһилиэк охотоведа.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ 2002 ГОДА!

Чурапчинский УОВД приглашает выпускников школ, желающих получить высшее юридическое образование и работать в органах внутренних дел МВД, на поступление в Якутский филиал Дальневосточного юридического института МВД РФ (на очную форму обучения).

На обучение принимаются: лица, имеющие среднее (полное) общее образование, выпускники школ. Годные по состоянию здоровья к службе.

Срок обучения: 5 лет. Обучаетесь очно 2 года, после 2-х лет обучения получаете диплом среднего специального юридического образования, получаете специальное офицерское звание: "лейтенант милиции", последние 3 года обучаетесь заочно, работая в офицерских должностях по месту направления в учебу.

Работая в органах внутренних дел, Вы пользуетесь льготным исчислением выслуги лет: 1 год службы за 1,5 года службы, через 12 лет службы вы — пенсионер МВД.

Пользуетесь 50% льготой по оплате жилой площади в домах государственного и муниципального жилищного фонда всех коммунальных услуг (электроэнергия, газ, отопление, водоснабжение и др.), а также на пользование телефоном. Сотрудники ОВД, члены их семей имеют законное право на бесплатное медицинское обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, имеют право на санаторно-курортное лечение или оздоровительный отдых в санаториях, домах отдыха — компенсации средней стоимости путевки, а жене (мужу) и несовершеннолетним детям — компенсация в размере 50% ее стоимости.

Обучение в Якутский филиал Дальневосточного юридического института МВД РФ ведется силами профессорско-преподавательского состава МВД, с привлечением ведущих специалистов, имеющих соответствующую аттестацию.

Вы получаете качественное высшее профессиональное образование.

В нашем отделе с успехом, активно и продуктивно работают сотрудники, успешно окончившие данный институт, на разных высоких должностях: начальник штаба, майор милиции Башшева Г.К., начальник криминальной милиции, ст. лейтенант милиции Слепов А.В., ст. о/у ОУР лейтенант милиции Стручков А.А. и другие.

С успехом обучаются на заочных отделениях начальник ОДУУМ и ПДН, капитан милиции Ефимова Е.М., инспектора ПДН ст. лейтенант милиции Чичигинарова Л.С., Софронова Л.А., ст. инспектор ДПС, лейтенант милиции Иванова О.А., милиционеры охранно-конвойной службы старшина милиции Евграфов Д.Н., прапорщик милиции Монастырев П.Е. и другие.

Прием документов: в отдел по кадровой и воспитательной работе Чурапчинского УОВД с января по февраль 2002 года.

Вступительные экзамены:  
1. История Отечества (письменно).  
2. Русский язык и литература (письменно).  
3. Основы Конституции РФ (письменно).  
4. Нормативы по физической подготовке.

Подробно с порядком приема документов, условиями обучения и другими вопросами можете ознакомиться в отделе по кадровой и воспитательной работе Чурапчинского УОВД, раб. тел. 41-776.

Юридический адрес: с. Чурапча, ул. Октябрьская, 20. Чурапчинский УОВД.

ЭБЭРДЭЛИИБИТИ

Күндүтүк саныыр эдьийбитин, эбэбитин, үлэ ветеранын, хоту көһөрүлүү кыттыылаабын, Чуралчы сээлиһиньэтин олохтообун МОНАСТЫРЕВА Зинаида Максимова 70 сааскын туолбут дьолун-мааны күнүңүнэн ис сүрэхпититтэн эбэрдэлиибит!

Талталлаах киһибитигэр чэгиэн-чэбдик доруобуйам, сир үрдүгэр баар бары кэрэни, сырдым, дьолу-соргуну, дьонун-сэргэн, сизинэриг талталларьгар үгүттэнэн, барыбытыгар өйөбүл-тирэх буолан өссө да үлүңнүк олорорго бабарарбыт. Санаан салпабырбатын, дуһан түөхтөһөбүтүн, алаһа дьизн сылааһа, минньигэс аһыг барыбытын үгүһа, ыгыра туруохтун. Дьолуннаах субэн-аман, олобу толтырарга, үлэни сыналлырарга, дьону-сэргэни ыттыктырарга үөрэппитин, ити талталыг иһин барба махталбытын тиздэбит.

Эбэрдэни кытта уолун, кийинтик, сизинэрин.

Талталлаах балтыбытын, самай истик киһибитин, эдьийбитин, Чуралчы сээлиһиньэтин олохтообун Марфа Ивановна СПИРИДОНОВАНЫ бу үүммүт Дьөһөгөй сылыгар 50 сааскын толтоочу туолбуккунан истигиник эбэрдэлиибит!

Сахаларга Дьөһөгөй сыла өрөгөй үөрүүнү, үрдүк ситиһиллэри тастайар дьоллоох сыл үүннэ. Ал сылыгар атара сизинэн, уу дьоруонан оловун иккис омурданын сабалаан, тэллит атаһыг сылайбатын. Биһиги барыбыт түһүгэр үлэли-хамсыы, түбүгүрү, үөрэ-көтө, өбөлөрүң, сизин, аймах-билэ дьонун, табаарыстарың эрэллээх сыйаннарынан үйэн үһөөтүн, доруобай буол.

Убайын, эдьийиң уонна кинилэр өбөлоро.

Күндүтүк саныыр, убаастыыр балтыбытын Марфа Ивановна СПИРИДОНОВАНЫ 50 сааскын туолбут үөрүүлээх үбүлүөйүң күнүңэн, сүһүөхтээх эбэбит сүгүрүөйүң, доолдуктаах эбэбит ханкуйан туран, истигиник, истигиник эбэрдэлиибит! Чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, сааһырыны билиммэккэ, эйэбэс-аһыныгас, ыраас санааһын ыттыктыбакка үлэли-хамсыы сылдыаргар бабарарбыт. Өбөлөрүң, сизинг үөрүүлэрин үлэстэн үһүн үйэлэн, үгүс үөрүүлээх, үһүн үрдүүдөөх олохтон.

Клара Васильевна, Люба, Никита Аммосовтар дьинэ кэргэттэрэ.

ИЛИН ЭҢЭР УЛУУСТАРГА ЫТЫЛЛАР "СУҢУМ-2002" МОДЕЛЬЕРДАР КОНКУРСТАРЫН БАЛАҢЫАНЬНАТА

Тэрийээчилэр: Чурапчы улуунун культураба управлениета, "Ай" народная студия.

Сыла-соруга: айар талааннаах художник-модельердары өйөөһүн, эдэр талааннары, сага ааттары ыйыы, опыт атаһаһым.

- Усудуобуйата:
- Конкурсака 40-гар дьэри саастаах Илин эңэр улуустарга олорор, үлэлиир, үөрэнэр художник-модельердар, студиялар, биридинтээн дьон кытталлар
  - Кыттааччы 500 солк. усунуос төлүүр
  - Кыттааччы моделлары көрдөрөргө манекенщицаны, парикмахеры, стилист-визажисты, фонограмманы илдэ кэлэр
  - Хас биридин модельга эскиз ирдэнэр
  - Кэлэр-барар проеттарын улуустар үйуналлар
- Ирдэбилэ: конкурэ 5 түһүмэбинэн ытыллар:
- Сахалыы национальнай танас
  - Оскуолада кэтиллэр танас
  - Концертнай (ырыа, үнкүү, конференсые уо.д.а.)

- Киһээнги танас
- Хас биридин түһүмэххэ 5-6 модельанан кыттыахса соп.
- Конкурс олунньу 14 күнүгэр Чурапчытаагы П.М. Решетников аатынан народная театрга ытыллар.
- 10 чаастан — кыттааччыларь регистрациялааһын 14 чаастан— моделлары көрүү
- Наһарадалааһын:
- Гран-при
  - 1, 2, 3 степеннээх лауреаттар
  - 1, 2, 3 степеннээх дипломаннар
  - Көрүңнэринэн анал номинациялар
  - Көрөөччү биһирэбилгэр, танас эскиһигэр анал биригестэр
- Сайлапкалары олунньу 10 күнүгэр дьэри Чурапчы улуунун культураба управленистын информационнай-методическай хийинигэр түһэрэбит. Билсэр телефон: 8 (251) 41-317.

БИЛЛЭРИИ

СР Правительствотын 2000 с. муус устар 8 күнүңээри 202 №-дээх уураагар оловуран 2002 сылтан республикаба нэһилиһиньээтэ өнөнү онорууга сага жилищнай-коммунальнай нормативтар олоххо кириэллэринэн, социальнай чэпчэтиллэринэн туһанааччылар тохсуньу ыйы иһинэн олорор сиргитинэн нэһиликтэр дьаһалталарьгар свертканы бараргыт булгуччулаах. Онно ирдэниллэр докумуоннар манньыктар:

1. Бары категория инбэлииттэргэ — пенсионнай даस्ताбырыанна, ВТЭК ысыраапката.
  2. Сэри ветераннарыгар, огдооболоругар, тыыл, үлэ-ветераннарыгар, хоту көһөрүлүү кыттыылаахтарыгар уо.д.а. — чэпчэтиһэн туһанар даस्ताбырыанна, паспорт.
- Свертканы ыйылыбыт болдьоххо барбатах чэпчэтинэн туһанааччылар 2002 сыллаагы өнөлөрө оноруллубатын сэртэбит.

Улуустаагы дьинэ кэргэн политикатын уонна социальнай көмүскэл управлениета.

МАХТАНАБЫТ

Мин ааспыт сыл бэс ыйыгар эмискэ өйбүн сүтэрэн улаханньык ыалдыбытым. Өбөлөрүм Чыаппара участковой балыһатын араһын Пестрякова Зинаида Семеновнаны ыһыраннар, кэлэн көрөөт туга таба диагноһы туруоран эмтээһини сабалаабыта. Улуус кииниттэн врачтар Л.Н. Окочешникова, А.И. Коркин кэлэннэр көрөн-иһтэн, сүбэлээн-амалаан барбытара.

Күн сирин сырдыгын көрөргө иккестээн төнүннэрбит күндү дьоммор: фельдшердэр Копырина В.Н., Карпова Е.Д., врачтар Пестрякова З.С., Окочешникова Л.Н. уонна өбөлөрбөр махтанабын.

Барытыгыгар дьолу-соргуну, кытаанах доруобуйаны, өссө да үгүс дьон махталын ыла тураргытыгар бабарарбын.

Чыаппара бөһ. БЕЛЛЕВА Ксения Исаевна.



## ҮӨРЭХ ҮЛЭНИТТЭРИГЭР ЫҢЫРЫҢЫ

Улууска үрдүк үөрэхкэ бэлэмник кыһабыт информационай киик — гимназия библиотекатын чөлүтөр түһэригкэ көмө сөгөрөр сорууктаак улуус үөрэхтээринин тарилталарын сомоболоһорго ыңырабыт.

Кэжэ сылларга өбөлөрү үрдүк үөрэхкэ киллэрингэ, үгүс научнай-практической конференцияларга, "Инниккэ хардын" конкурстарга, о. д. а. дыйалларга республикада, регионга, Россияда үгүс кыайылар ситилэн кэлдэ. Ички сыллаабыта СГУ Нерюнриттаагы филиалын инникэн политехнической колледж алылган улууслутугар инникс үрдүк үөрэх кыһата эбиллибитэ барыбытын үөрдүбүтэ.

Гимназия улууслутугар культура, наука сайдытын камсаткычыта буолла. Библиотека фондатын тэрийингэ улеккэн үлэ ыһтыдылабыта. Эдбэх информационай справочник, энциклопедическай, научнай араас омук издательстволарын кинигэлэрэ хокууланар улуус үөрэхтээринин бүтүннүүтүн информационай киикэ буолбута.

Үөрэх үлэниитэрэ библиотека фондатын чөлүтөр түһэринин уопсай икстерин курдук санаан туран байлаларын кылааттарын киллэрсэхтэрэ дээн эрэнэбит.

Чуралчы улууһун оскуолаларын директордара: Лобанова Д. М., Барашкова А. К., Федорова В. И., Адамов Г. И., Чичигинов К. К., Корякин И. Г., Коркин В. Н., Федоров Н. И., Егоров Э. Е., Неустров В. М., Смирников Е. А., Иванов В. П., Феофанов П. Е., Адамова Т. В., Дьячкова М. В.

## МЕСЯЧНИК САҒАЛАҢНА

Нэһилиэнньэ электроуотунан туттуутун иһэ 2002 с. тохсунньу 1 күнүгүгү туругунан 4 мөл. солк. буолла. Үүммүт сыл бастагы квартала энергетиктэртэн, бастатан туран, нэһилиэнньэ иһин кыччаттар үлэни эрэйэр. Ол туһуттан тохсунньу 8 күнүттэн "Якутскэнерго" АК ААО генеральной директора Ильковской К.К. бу дьыл тохсунньу 4 күнүгүгү 4 Недээх бирикээһин олунньу ый бүтүөр дээрэ нэһилиэнньэ уотун төлөөһүнүн хонтуруоллуур МЕСЯЧНИК саҕалаҥна. Бу месячник сүрүн сыалынан-соруугунан нэһилиэнньэ электроуотунан туттуутун төлөөһүнүн 100 %-на тириэрдэн буолар. Месячник Саха сирин бүтүннүүтүгэр ыһтыларын быһыытынан, "Якутскэнерго" АК бары салаалара кыттыыны ылаллар. Ол курдук, биһиэхэ Энергосбыт учаастагын, РЭС, Энергонадзор үлэниитэрэ кытталлар.

Электроуоту уоран, ол эбэтэр көгүлэ суох линияда холбонуу, түбэлтэни проводтары снетчикка холбообокко быһа тардыы түбэлтэлэрэ биһиги улууска элбэх. Итинник быраабыланы кэлэн, сокуону тутуспакка уоту туһана олоороччулар түбэлтэлэринэ ыстарааптаналлар, төлөбүр оноруохтарыгар дээрэ линияларда быһыллар.

Хас да сыллаах кэтээн көрүү түмүгүнэн көрдөххө, нэһилиэнньэ уотун төлөөһүнэ тохсунньу ыйга биллэ намтыыр. Итин көннөрүү — бу месячник эмээ бири сыла.

Онон улуус бары олохтоохторун туттубут уоккут иһин ый айы төлөөн энергетиктан хааччылыыбыт эрэллээх буоларын туһугар кыһалларгытыгар ыңырабыт!

Энергосбыт  
Чуралчытаагы  
учаастага.

### АТАСТАҢАҤЫТ

Дьокуускайга баар ситэтэ суох хааччылыылаах квартираны тэҥ сыаналаах МТЗ-82 тракторга. Билсэр тел. 28-583 (киһэ 7 чаастан 9 чааска дээрэ).

Күндү өбөм, таптыыр кэргэним, ийэм, Чуралчы сэлээнньэтин олохтооһо, "Күнэй" ХЭО үлэнигэ

### ИВАНОВА

Ирина Васильевна

уһун ыарахан ыарыттан олохтон туораабытын, динирик курутууан туран, аймактарыгар, табаарыстарыгар, билэр дьонулар иһитинэрэбит.

Ийэтэ, кэргэнэ, кыһа Наташа.

Кутурбанаарын тиэрдэллэр:

— Күндү биригэ үлэлээбит дьүөгэлэрэ Иванова Ирина Васильевна елен туораабытынан оботугар Наташада, кэргэнигэр Андрей Григорьевичка, ийэтигэр, аймактарыгар "Күнэй" ХЭО коллективин уонна урукку Чуралчытаагы олох-дьаһах комбинатын үлэниитэрэ.

— Таптыыр кэргэнэ Иванова Васильевна өлбүтүнөн бэйэлэрин үлэниитэригэр Иванов Андрей Григорьевичка, кыһыгыгар Наташада улуустаагы дьыг-уот, коммунальной хаһаайыстыба управлениетин администрацията, профкома.

— Күндү биригэ үлэлээбит дьүөгэлэрэ, инстэнньэнт Иванова Ирина Васильевна елен туораабытынан оботугар Наташада, кэргэнигэр, ийэтигэр, аймактарыгар "Чуралчыка" производственной кооператива коллективин үлэниитэрэ.

— Күндү санаастара Иванова Ирина Васильевна өлбүтүнөн бырааттарыгар Иванов Николай Григорьевичка, киһи дьыг кэргэттигэр улуустаагы ветуправление профкома, коллектива.

— Күндү эдэнигэ Иванова Ирина Васильевна өлбүтүнөн Чуралчы сэлээнньэтин дьаһалтатын специалистыгар Мишкина Клавдия Николаевнада Чуралчы сэлээнньэтин дьаһалтата.

— Тапталлаах балтылара, эдэнигэрэ Иванова Ирина Васильевна олохтон туораабытынан күн-күбэй ийэтигэр Макарова Екатерина Егоровнада, кэргэнигэр Иванов Андрей Григорьевичка, оботугар Наташада чугас аймактар ааттарыттан балтылара, эдэнигэрэ, убайдары, бырааттара Макаровтар, бары Дьячковскайдар, Демьяновтар, Мишкиннар, Сергучевтар, Протопоповтар дьыг кэргэттэрэ.

— Тапталлаах кыһа Ирина эдэр сааһыгар олохтон туораабытынан ийэтигэр, күндүтүк саныыр дьүөгэлэригэр Макарова Екатерина Егоровнада, киһи уолугар Васильейга, кийинигэр Марияда, күтүөтүгэр Андрейга уонна кинилэр өбөлоругар М.Р. Решетникова, Л.В., И.И. Ермолаевтар, Мария Александрова, М.П. Егорова.

— Күндү балтылара, эдэнигэрэ Иванова Ирина Васильевна эдэр сааһыгар күн сириттэн барбытынан кэргэнигэр күтүөттэригэр Андрей Григорьевичка, кыһыгыгар Наташада, ийэтигэр Екатерина Егоровнада, бырааттарыгар Василийга, киһи дьыг кэргэнигэр Чуралчыттан Местниковтар, Андреевтар, Говоровтар, Феофановтар, Дюдоростар.

— Күндү кийинитэрэ, санаастара Иванова Ирина Васильевна олохтон туораабытынан ийэтигэр Макарова Екатерина Егоровнада, кэргэнигэр, убайдарыгар, бырааттарыгар Иванов Андрей Григорьевичка, оботугар Наташада Иваностар, Тарбахостар, Новгородовтар дьыг кэргэттэрэ.

— Күндү дьүөгэлэрэ Иванова Ирина Васильевна эдэр сааһыгар олохтон туораабытынан ийэтигэр Екатерина Егоровнада, кэргэнигэр Андрейга, оботугар Наташада чугас табаарыстара Мария, Кусанновтар, Никитиннар, Флегонтовтар, Новгородовтар.

— Иванова Ирина Васильевна тохсунньу 10 күнүгэр ыарахан ыарыттан өлбүтүнөн кэргэнигэр Иванов Андрей Григорьевичка, ийэтигэр Макарова Екатерина Егоровнада, оботугар Наташада Мырылтан Сергеевтар, Батериннар, Мустиновтар, Чуралчыттан М.И., С.М. Бельиктар, Ивановтар, Дьокуускайтан Скобелевтар дьыг кэргэттэрэ.

— Ийэтигэр дьүөгэлэригэр Макарова Екатерина Егоровнада, бокуоннуук кэргэнигэр, оботугар, убайыгар, кийинитигэр, бары чугас аймактарыгар, ыар аһыыларын тэтигэ үлэстэн, Чуралчы сэлээнньэтинээби "Мичил" уһуйаага биригэ үлэлээбит дьүөгэлэрэ Ирина Егорова, Анна Дмитриевна, Степанида Ивановна, Федора, Евдокия, Прасковья, Изабелла, Мариялар, Варвара, Зинаида, Анастасия уо.д.а.

— Тапталлаах кыһа Иванова Ирина Васильевна өлбүтүнөн Чуралчы сэлээнньэтинээби "Мичил" уһуйаан ветерана Макарова Екатерина Егоровнада, оботугар Наташада, кэргэнигэр Андрей Григорьевичка "Мичил" уһуйаан коллектива, үөрэх үлэниитэрин профсоюзун улуустаагы комитета.

— Кэргэнигэр Иванов Андрей Григорьевичка, кыһыгыгар Наташада Чуралчыттан аймактара Бараксановтар, Хоюгановтар, Дорофеевтар.

— Санаастара Ирина ыарахан ыарыттан суох буолбутунан кэргэнигэр убайдарыгар Иванов Андрей Григорьевичка, кыһыгыгар Наташада Чуралчыттан Аржаковтар, Лукиннар.

— Тапталлаах кийинитэрэ, санаастара Ирина ыарахан ыарыттан суох буолбутунан кэргэнигэр бырааттарыгар, убайдарыгар Иванов Андрей Григорьевичка, кыһыгыгар Наташада Хатыллытан, Чуралчыттан Новгородовтар, Сухальцовтар, Красильниковтар.

— Кэргэнигэр, ытыктыыр табаарыстарыгар, ыалларыгар Иванов Андрей Григорьевичка, киһи дьыг кэргэттэригэр, ыар сүтүктэрин үлэстэн, Чуралчы сэлээнньэтин Ручейнай уулуссагын, Восточнай переулогун олохтоохторо.

— Ыкса ыаллара, күндүтүк саныыр дьүөгэлэрэ Иванова Ирина Васильевна кинилэр кэжэлэриттэн туораабытынан ийэтигэр Екатерина Егоровнада, кэргэнигэр Андрей Григорьевичка, кыһыгыгар Наташада, бырааттарыгар Василий Васильевичка, чугас дьонугар Чуралчы сэлээнньэтин Восточнай уулуссатын олохтоохторо.

— Ылаллы олорбут дьүөгэлэрэ Иванова Ирина Васильевна күн сириттэн барбытынан ийэтигэр Макарова Екатерина Егоровнада, кэргэнигэр Андрейга, кыһыгыгар Наташада, бырааттарыгар Василийга, киһи дьыг кэргэнигэр Чуралчы сэлээнньэтин Чарак уулуссатын олохтоохторо.

— Күндү дьүөгэлэрэ Иванова Ирина Васильевна елен туораабытынан оботугар Наташада, кэргэнигэр, ийэтигэр, бырааттарыгар 1974 с. Чуралчы орто оскуолатын биригэ үөрэнэн бүтэрбит табаарыстара.

— Тапталлаах ийэтэ Ирина Васильевна олохтон туораабытынан кыһыгыгар Иванова Наташада, дьонугар, чугас аймактарыгар Чуралчы орто оскуолатын 7 "г" кылааһыгар биригэ үөрэнэр өбөлөрү, кинилэр төрөлүүтүгэр, кылаас салаааччыта.

Бахсыттан төрүттээх Алабар нэһилиэтин олохтооһо, колхознай тутуу, эргэн ветерана, хогу көһөрүллүү кыттылааҕа

### ПЕСТРЯКОВ

Михаил Данилович

эмисия малдьан өлбүтүнөн дириг кутурбанаарын тиэрдэллэр:

— Убаастабыллаах кырдыбас күтүөттэрэ Пестряков Михаил Данилович өлбүтүнөн кэргэнигэр эдэнигэригэр Решетникова Анастасия Михайловнада, өбөлоругар, күтүөттэригэр, кийинитэригэр, сизнэригэр Чуралчыттан Гаврил Николаевич, Ксения Дмитриевна Решетниковтар уонна кинилэр өбөлөрүн дьыг кэргэттэрэ.

— Кэргэнигэр Анастасия Михайловнада, өбөлоругар, сизнэригэр Феофановтар, Невтар, Аляновтар.

Күндү кэргэнэ, педагогической үлэ ветерана, хогу көһөрүллүү кыттылааҕа, Сылан орто оскуолатын Г.П. Башарин аатынан музейин сэмбэдиссэйэ

### ДАВЫДОВ

Дмитрий Гаврильевич

ыалдьан өлбүтүнөн Сылан участкавой балыһатыгар өр кэмгэ үлэлээбит Давыдова Татьяна Петровнада, киһи өбөлоругар, сизнэригэр, күтүөттэригэр, чугас дьонугар дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.

Сылан участкавой балыһатын коллектива, профкома.

## ЭБЭРДЭАҤЫБИТИ

Күндүтүк саныыр эдэнигэригэр, хогу көһөрүллүү кыттылааҕын, үлэ ветеранын, Чуралчытаагы урукку эт-үүт комбинатын маастарынан үһүнүк үлэлээбит **МОНАСТЫРЕВА** Зинаида Максимовнаны 70 сааскын туолбуккунан уонна убайытын, улуустаагы айылба харыстабылын инспекциятын начальнигын **МОНАСТЫРЕВ** Валерий Михайловичи үлэһэр үрдүк ситиһилэригэр туһунан Саха Республикатын Президентин Грамотатынан наараадаламмыккынан чугас дьоннорук ааттарыттан итиитик, истииник эбэрдэлиибит!

Эйиэхэ бэйэ кэргэнигэригэр бары үчүгэйдэ, утуну, ситиһиллэри баһарабыт. Этэнэ буолуң!

Балтыгыт Мария, Болтоногтон аймактаргыт Монастыревтар.

\*\*\*

Күндү кэргэммин, бырааплытын, таайытын, "Мелиоратор" ГУП үлэнигэр **ПОИСЕЕВ** Дмитрий Ивановичтеви 55 сааскын туолбуккунан эбэрдэлиибит!

Кытаанах доруобуйаны, тус олохтор дьолу-сорууну, өссө да үлэлээн-хамсаан күүс-көмө буола, үөр-көтө сымдаргар баһарабыт.

Кэргэнигэр Мария, Павловтар, Филипповтар, Понсеевтар.

\*\*\*

Күндү коллегабытын **ФЕДОРОВА** Альбина Афанасьевнаны үлэ агарын туолбут үбүлүүдээх күнүгүнэн, дьолун сааскын ис сүрэхтэн итиитик, истииник эбэрдэлиибит!

Эйиэхэ эдэрдик эрчими, мэлдьи билииги курдук үөр-көтө, тахсылаахтык үлэли-хамсыы сылдыаргар, абааччылары, кинигэни таптааччылары сакаттан-сакат, сонунтан-сонун наадалаах кинигэлэрини салгыы хааччыла туһугар, чөл доруобуйаны, тус бэйэүгэр уонна дьыг кэргэнигэр дьолу-сорууну баһарабыт.

Улуустаагы киһи библиотекка коллектива.

Считать недействительным утерянный паспорт серии 9800 № 093426, выданный Чуралчинским ОВД 16 февраля 2001 года на имя Васильевой Людмилы Юрьевны.

### КӨННӨРҮҮЛЭР

Хаһыат тохсунньу 10 күнүгүгү нүөмэригэр 2-с балаһада бачээттэммит "Тумус кийибитин Тумуһабы таһаарыт!" дьыг ыстатыйа авторэ "Е. Артемьев" дэммитин "Иван Артемьев" дьыг көннөрөн аарыллыахтаах.

\*\*\*

Хаһыат эмээ бу нүөмэригэр 5-с балаһада бачээттэммит "Эпизитинээстэхтик, иһин-тоһон сыһыаннаһаахка" дьыг ыстатыйада 1988 с., 1977 с. дьыг суруллубуттары 1998 с., 1999 с. дьыг көннөрөн аарыллыахтаах.

Редакция автортан тахсыбыт алдастар иһин быраскы тынарга көрдөһөр.

Хаһыаты тарйыткычылара: Саха Республикатын Правительствота, Улуус дьаһалтата, Редакция. Хаһыат сахалык тылмыан оптуорунуу, умука, таһыгар, субютада тахсар. Хаһыат индекса: 54907

"Сага олох" редакционнай-издательская колбоһун. Офсетнай бачээт. Сакааһын № 4-5. Тираж 2179. 12.01.2002 с. бачээтэ барыллыа.

Редактор **ПОПОВ Г.**  
ААДЫРЫСЫПТ: 678670, Чуралчы сэл.  
Кард Маркс уул. 26 "а".  
ТЕЛЕФОННАРЫПТ:  
тор - 41-332, отделлар - 41-265.  
Elsanaoloh@churapsakha.ru

Автор суругар этиллэр санаа редакция позициятыгар мэлдьи сөп түбөһөр буолбатах. Сурукка ыйыалар чакчылар тырдыйтаахтарыгар аһиэтинэһин автор тус бэйэтэ сүгөр.